

Diskursi periferije (IV)

GRUPA JEZIK, MOĆ,

Naslov posljednjeg eseja u ovom feljtonu, koji će *Dani* objaviti u dva dijela, ima i nastavak "kritička pedagogija kao vrsta praxisa u novom bosanskohercegovačkom kontekstu"

Piše: **Danijela Majstorović**

UVOD: Grupa "Jezik, moć, ideologija" osnovana je septembra 2009. kao neformalni produžetak modula Savremene kulturološke studije, predviđenog za studente/kinje 3. godine Filološkog fakulteta, po uzoru na čitalačke i diskusione grupe na Univerzitetu u Lancasteru, te na Metelkovoj u Ljubljani. Grupa je ubrzo počela da okuplja ne samo studente/kinje već i profesore/ce i asistente/kinje sa drugih fakulteta i odjeku kao i mnoge druge aktiviste/kinje, novinare/ke i sl. iz Banjaluke. Zahvaljujući kontaktima napravljenim unutar HESP-ovog programa ReSET pod nazivom "Kulture sjećanja i emancipatorne politike: prošlost i zajedništvo u postjugoslovenskom prostoru", uspjeli smo da iz sopstvenih skromnih sredstava i kroz mreže solidarnosti doveđemo gostujuće predavače/ice vezane za RESET ali i neke druge sa Banjalučkog univerziteta i organizujemo niz javnih predavanja iz društvene teorije, kulturoloških i postjugoslovenskih studija.

Nepropitivanje biopolitičkih mehanizama upravljanja u BiH posljedica je neriješene situacije nakon rata, političkog stalema-te ukapanog u Dejtonski sporazum, koji iako je zaustavio rat, nije stvorio mogućnosti za razvoj bosanskohercegovačkog društva, već je, upravo obrnuto, bio izgovor za podjelu i legitimizaciju



Grupa "Jezik, moć, ideologija" osnovana je s namjerom dase prvo okupi a potom kultiviše i razvija grupa kritički orientisanih intelektualaca i studenata kao mosta između akademije i vanjskog svijeta

politika etničkog čišćenja i zločina na svim stranama i stagnaciju BiH kao defacto protektorata međunarodne zajednice. Ovo nepropitivanje bivalo je dalje potpomognuto strahom, siromaštvom i neobrazovanošću kao direktnim posljedicama prethodnog rata, koje su umjesto prioriteta emancipacije zagovarale prioritete hrane, stana i posla. Iskoristivši pogodan trenutak, političkim elitama u zemlji nije padalo na pamet da se odreknu ratnog plijena i tako oni i danas nacionalističkom retorikom nasute privremeno ukrotiti neposlu-

šne i onemogućiti razvoj misleće zajednice i društva u kojem se strahote II svjetskog i ratova devedesetih neće ponoviti jer će biti pretresene u javnosti makar i kroz mogućnosti pluralnih istina.

Nepoznavanje davne ali i savremene istorije te uljuljkanost u nacionalnu ideologiju de jour stvara veliki prostor za zloupotrebe i diskriminatorsko ponašanje prema drugima, naročito kad su mlađi u pitanju (Stojanović i dr. 2010), koji drugo iskustvo, osim ovog etničkipodijeljnog nisu ni imali. Tako je, prema studentima, danas življiji narativ o "vjekovnoj mržnji" negoli o "bratstvu i jedinstvu" uz koji su odrastali njihovi profesori. O pitanju moći i ideologije kritički se gotovo uopšte ne govori u javnoj sferi u Bosni i Hercegovini (BiH) pa su rijetki ili nepostojeći i intelektualci u ovoj zemlji koji se usuđuju propitivati glas glavnog toka koji legitimitet gradi na stanju permanentne etničke podjele, arogancije prema drugom i eksploracije javnog dobra svih nas. Rezultat ove nepoštene borbe su politički subjekti koji, budući da žive život u strahu, gotovo da su politički mrtvi (Husanović, 2011).


Prebrisavanje istorije ostavlja dubok trag u smislu da se u javnom životu cenzurisano i partikularistički govor o ratovima devedesetih i poraću koje je uslijedilo što ima kao posljedicu stanje permanentnog rata. Ova grupa na nehijerarhijski način, zavarajući radikalnu jednakost prema ranciereovskom modelu *učitelj neznačica* (Ranciere, 2010a), predstavlja kritičko-pedagoški napor da se kroz kvalitetno obrazovanje zajednički formira svijest o slobodi i tako mijenja javni život. Unutar grupe kritički se čita-

IDEOLOGIJA

ju i obrađuju relevantni tekstovi iz društvene teorije i u svjetlu ovih teorija se razgovara i diskutuje o tzv. "teškim pitanjima" poput pitanja patrijarhata, klasne nejednakosti, feminizma, nacionalizma, odgovornosti, genocida, kriminala i korupcije te budućnosti, odnosno mogućnosti zajedništva na ovim prostorima, a upravo polazeći od emancipatorskog potencijala svih kako bi se, opet ransijerovski rečeno, "sačinio niz od pojedinih momenata, scena, mišljenja koji čine istoriju emancipacije, u želji da se proširi sferu inteligibilite, osjetilne snage tih trenutaka, tog intelektualnog prostora emancipacije" (Ranciere, 2010b).

Univerziteti, umjesto da putem obrazovnog i naučnoistraživačkog rada mijenjaju ovo stanje, čini se da novouspostavljene istine propagiraju kroz brojne populističke prakse, nastojeći da stvore studenta/studentkinju koji/a se ne buni jer mu je već u svemu udovoljeno. Kritički angažman studentskog tijela je gotovo nepostojeci, osim kada treba zahtijevati dodatne ispitne rokove, a mediji u podijeljenoj BiH nastavljaju bespotešnu borbu "nas" i "njih" u kojoj se zamućuje i precrtava istorija, produbljuje društvena podijeljenost i konačno relativizuje prošlost i obesmišljava pojam istine kao i svaka znati(želja) da se postojeće istine pretresu.


O ČITALAČKOJ GRUPI "JEZIK, MOĆ, IDEOLOGIJA": U posljednjem periodu i tranziciji, bosanskohercegovački univerziteti postali bastioni nacionalizma, nenaučnosti i izmišljanja tradicije, mesta gdje nema mjesta ničemu što dovodi u pitanje službenu istinu o sebi, određenje prema zločinu i problematizovanje sopstvene odgovornosti. Kritička pedagogija je vrsta praksa u postjugoslovenstvu koja preko teorije nastoji da u prvi plan postavi upravo ova pitanja, da ih rasvijeti i da o njima počne govoriti iz kritičke perspektive i s ovrtom na savremenu teoriju. Mjenjajući postratnu svijest "bor-



dela ratnika" (Čolović, 2007), grupa se osvrće na nacionalističko-populističke diskurse političkih elita ukazujući na njihove prakse očuvanja moći po svaku cijenu. Grupa takođe propituje kulturu i politiku sjećanja te kritikuje procese precrtavanja, prebrisavanja i revizionizma nastalih uslijed dugotrajne politike "dominantnih kulturnih fundamentalizama" koji bi da nametnu službenu verziju prošlosti koja se ne dovodi u pitanje i u kojoj su žrtve samo "naši". Grupa "Jezik, moć, ideologija" ima za cilj da subvertira status quo kroz pisanje, predavanja i ostale projekte članova/ica Grupe kao vid alternativne kulturne produkcije i produkcije znanja kao emancipatorički projekat čiji je cilj izgradnja drugačije sadašnjosti.

Grupa "Jezik, moć, ideologija" osnovana je s namjerom da se prvo okupi a potom kultivise i razvija grupa kritički orijentisanih intelektualaca i studenata kao mosta između akademije i vanjskog svijeta. Primarni interes bio je čitanje relevantne društvene teorije kako bismo svi zajedno stekli jezik kojim bismo artikulisali ono što nam se dešava. Od samog početka grupa je nastojala da izgradi kritički stav prema dominantnim društveno-političkim narativima o tome šta se dešavalo na tlu bivše Jugoslavije poslije II svjetskog rata pa do 1992. kao i od posljednjih ratova na ovom

Ključne riječi koje bih ovom prilikom izdvojila su lična i profesionalna emancipacija (usvajanje novih znanja), kritika arhaične matrice postojećeg sadržaja vladajuće ideologije unutar javne sfere i izazivanje ovih "istina" kao jedino važećih, ali i otvaranje "rana društva" koje ne mogu zacijeliti bez da se o istima počne kritički govoriti



O autorici

Danijela Majstorović profesorka je engleske lingvistike i kulturoloških studija na Univerzitetu u Banjaluci, te gostujuća profesorka na brojnim domaćim i stranim univerzitetima. Autorica je i koautorica tri monografije: *Diskurs, moć i međunarodna zajednica*, *Youth National and Ethnic Identity in Bosnia and Herzegovina*, *Diskursi periferije*. Producirala je i režirala dva dokumentarna filma: *Kontrapunkt za nju* i *Posao snova*.

ali i da pokrene i proširi i druga pitanja kao na primjer pitanje galopirajućeg kapitalizma i neoliberализma, pitanje roda, obrazovanja, sjećanja i slično. Smatrali smo kako je jedino kroz organizovanje alternativnih učionica moguće nadići medijski i akademski mrak koji nas okružuje te zaista nehijerarhijski obrazovati i sebe i druge kako bismo postali aktivni sudionici/sudionice u aktuelnom društvenom momentu. Unutar grupe, umjesto proizvodnje pristanka (Herman i Chomsky, 1988) na neku dominirajuću, službenu istinu, pokušali smo suprotstaviti različita mišljenja te kroz dijalog izazvati informisanu raspravu koja bi često zvučala i kao otpor vladajućoj kako političkoj, tako i struji unutar Banjalučkog univerziteta, ali i društveno-političkog mainstreama u BiH.

OTPOR ZNANJEM / MIŠLJENJEM - KA NOVOM JEZIKU POLITIČKE TRANSFORMACIJE: Osim s ciljem da se proširi postojeći nastavni kurikulum kako bi uvrstio nove uvide, teorije, saznanja i prakse, smatrali smo da je potrebno razraditi jedan novi jezik kojim bi se konceptualizovali i artikulisali problemi, ali i kroz koji bi se počele popunjavati praznine unutar nedovoljnog opšteg obrazovanja prvenstveno studenata/kinja koji su se školovali devedesetih. Iz ovih razloga ali i iz razloga, što se nakon rata devedesetih prošlost i njeni



tumačenje prebrisavalo, precrtavalo, potiskivalo i zaboravljalno (Stojanović i drugi, 2010), smatrali smo da treba početi sa čitanjem nekih osnovnih teorijskih tekstova te samo tako počeli sa Markovim XVIII Bremerom L.B., preko Benjamina, Agambena, Fukoa, Žižeka, Kuehnla i sl. Čitanje teorije nije bilo nimalo lako te je tako sam proces ponovnog artikulisanja kako jezika, tako i problematike išao prilično sporo a rekreiranje političkog, transformativnog momenta dosta nespretno.

Emir (asistent): "Filozofska grada je kvantitativno 'zahtjevana' i iziskuje ulaganje truda kao i strpljenja da se takav materijal, koji veoma često biva pisan iz kursa ezoterije, 'probavi.' Dakle, ukoliko niste student ili zaljubljenik u filozofsku misao, potrebno je izvesno vrijeme da se baždirate na takav način razmišljanja i razumijevanja teksta. Ovaj problem djelimično spada u sferu školstva koje nije imalo/još uvek nema tendenciju da razvija kritičko-analitički um, već se svodi na regurgitaciju i neprestano, bezumno recikliranje predavanog gradiva. Tek nakon izvjesnog vremena, počinjetе uviđati vrijednost tekstova i razmišljanja koja su vam se činila nedokučivim i neinspirativnim."

Ti tekstovi su na neki način poticali pitanja o društvu, ratu, tranziciji i suočavanju s prošlošću jer pročitano je često znalo izazvati reakciju i refleksiju na aktuelni politički trenutak. Nakon čitanja *Homo sacra*, postavilo se pitanje Omarske i Keraterma, kao logora 1992. u neposrednoj blizini Banjaluke. Jedan od studenata, inače stanovnik ovog

mjesta, rekao je da je unutar grupe imao osjećaj "zajedničke svijesti timskog igranja" a za svoju refleksiju o Omarskoj odakle dolazi, o kojoj je saznao kao dječak, kazao je sljedeće:

Zoran (student): "Ja sam prvo mislio da je to predaleko, iako tako blizu, al' bitno je i vrijeme... ja sam bio klinac... prvo ti kriza reći, kontaš da si ipak previše blizu i sve je ipak previše srpski, a srpsko previše moje... al' onda, jebiga, vidiš da je ljudsko preče od srpskog i od bilo kojeg drugog i onda u procesu izgubiš i puno više od srpstva..."

Međutim, i uz spoticanja jer je teoriju povremeno bilo teško "probaviti", svi smo unutar grupe, kao zajednice studenata, profesora ali i običnih zainteresovanih građanki/a koji su je pohađali, nastojali da "ponovno promišljamo zajedništvo u postjugoslavenskom prostoru" i stvaramo novi jezik mišljenja sadašnjosti uporedo sa razvitkom emancipatornih politika pa i utopijskih strategija čiji je osnovni cilj bio ponovo misliti "ljudsko".

Milijana (asistentkinja): "Teško nam je svima bilo čitati Agambena, ali to je valjda razumljivo sa stanovišta ljudske prirode. U stanju smo (kao ljudska bića) činiti užase i u isto vrijeme užasnuti se potpunog gubitka svakog oblika ljudskosti. Ta vrsta mučnine i težine se ne da racionalizovati jer je ona zgražavanje, strah i mučnina - za sopstveni život, prije svega. Stoga se ne može na uobičajen način ni odgovoriti zašto je teško o tome pričati."

Kada govori o razlozima ravnodušnosti i šutnje akademiske teorije u Hrvatskoj spram Žižeka, čiju smo Paralaksu (2008)

Nepropitivanje biopolitičkih mehanizama upravljanja u BiH posljedica je neriješene situacije nakon rata, političkog stalematea ukopanog u Dejtonski sporazum, koji iako je zaustavio rat, nije stvorio mogućnosti za razvoj bosansko-hercegovačkog društva

ali i brojne druge tekstove čitali na grupi, Paić (2005) kaže da ti razlozi između ostalog proizlaze iz "objektivno-političke zatočenosti društvene teorije opisivanjem i opravdanjem opstojećeg namjesto njegove kritike" kao i "nespremnosti da se institucionalno osloboди prostor za recepciju teorijske psihoanalize", odnosno, u BiH nespremnosti da se institucionalno otvari javni prostor za bilo kakvo kritičko promišljanje. On na istom mjestu kaže da je to "vulgarno-kulturalno stanje karakteristično za odnos male ksenofobične nacije spram vlastitih jakih duhova ili onih iz obližnjeg susjedstva i iskazuje se zavišcu i krčmarskom ironijom provincialne svijesti".

Budući da se aktuelna javna sfera (mediji, obrazovanje) u BiH pokazala neadekvatnom u smislu obrazovanja i informisanja, forsirajući opisivanje postojećeg, Dejtonskog, stanja a ne dajući njegovu kritiku i da je javno u dobroj mjeri "zatočeno", kroz grupu smo nastojali sinergisati otpor i odgovor postojećem osjećanju tištenja, nemogućnosti i drugih lokota i stega kao direktnih posljedica revisionističkih praksi dominantnih etnonacionalnih, državotvornih i neoliberalnih društvenih struja u osiromašenom miljeu poslijeratne BiH. Ukoliko pokušamo da damo odgovor na pitanje "koja je to svijest koja se treba kritikovati" onda je to kritika "sve većih pokušaja da se stavi tačka na stvari od niza političkih ekonomija koje djeluju unutar složenih, globalizovanih, biopolitičkih, neoliberalnih, neokolonijalnih i kapitalističkih projekata" (Husanović, 2011) koji su kreirali takvu svijest i zatočili političke imaginarije koji mogu drugačije da misle.

Milena (docentkinja): "...na primjeru grupe JMI pokazalo se da je moguće okupiti grupu mladih (i uopšte) ljudi sa univerzitetom koji će ne samo slušati već i raspravljati o 'teškim pitanjima'. Time se pokazalo nekoliko stvari, tачnije demantovani su neki stereotipi: da nije moguće pokrenuti jednu takvu djelatnost (s obzirom na - trossost univerziteta kao institucije, konzervativnost, tradicionalizam, nacionalizam, šovinizam koji tiho ili glasno dominira u akademskoj sredini kao i cijelom društvu), da su studenti/kinje generalno nezainteresovani za takav vid vlastitog usavršavanja (obično

se naglašava da svi oni/one jedino žele da na najlakši mogući način polože ispite i da ih ništa daže ne zanima), da su profesori i studenti uljuljkani u svoj svijet bez dodira sa stvarnošću (da nema dodira sa pojedincima/kama i grupama iz drugih sredina, kako geografski udaljenim, tako i onim koji se bave drugim oblastima i na drugačiji način)."

Milijana: "Kad je u pitanju most između akademije i javnog prostora, jako sam skeptična. Stanje naše akademske zajednice je takvo da poželim opsovati najprostačkije što mogu. Nije to akademska zajednica, nego su to interesne grupe i vrlo uspješna privatna preduzeća. S druge strane, ni javni prostor nije baš zainteresovan za mišljenje akademske zajednice te istu i ne cijeni bogzna kako. Jako se bojim da nema mnogo zainteresovanih da se takav most pravi."

O motivaciji učesnika/ca da se uključe u rad grupe najbolje govore njihovi odgovori na upitnik otvorenog tipa koji su popunili kako predavačice/i, tako i studentska populacija (ukupno desetak njih). Za studente/kinje je većinom motiv bilo obrazovanje, upoznavanje raznih termina, proširivanje vidika znanja ali pokušaj da se zajednički artikuliše šta nas konkretno boli i možemo li nešto učiniti potom pitanju.

Dražen (student): "Učestvovanje u grupi 'Jezik, moć, ideologija' pruža rijetke trenutke da



se suoči stavovi i mišljenja, i da se, takoreći, kreće dalje od usvojenih i dostignutih stavova. Prilike, koja grupa sa sobom nosi, u društvu zarobljenom svojim arhaičnim matricama socijalnog sadržaja, otvaraju mogućnost za distance sa kojih pokušavamo pomjeriti duhovnu i instrumentalnu situaciju vremena. Već ono što se pojavljuje kao stabilna faktičnost, kao jedinstvo stava i predmetne stvari, moguće je okrenuti u njegovu suprotnost, u antitez, i time relativizirati vladajuće mišljenje koje se uspostavlja kao jedino vrijednosno i istinito..."

Milica (studentkinja): "Pišem magistarski rad iz lingvistike koji se bavi analizom predizbornog diskursa. Budući da sam na osnovnom studiju, a zatim i na posdiploskom studirala jezik u užem

smislu, nedostajalo mi je znanja iz filozofije, sociologije i kulturoloških studija za uspješno bavljenje kritičkom analizom diskursa. Željela sam da učešćem u radu grupe prije svega popunim rupe u znanju, ali i da 'vježbam' kritički i interdisciplinarni pristup temi."

Daša: "U relativno kratkom vremenu obrađene su brojne ideologije, brojne 'rane' društva. Od nacionalizma, šovinizma i ostalih 'izama'... Bila sam presrećna što postoji grupa ljudi koji razgovaraju, slušaju, pišu, stvaraju, bore se za bolje sutra... i diskutuju o istinski bitnim pitanjima."

Ključne riječi koje bih ovom prilikom izdvojila su lična i profesionalna emancipacija (usvajanje novih znanja), kritika arhaične matrice postojećeg sadržaja vladajuće ideologije unutar javne sfere i izazivanje ovih "istina" kao jedino važećih, ali i otvaranje "rana društva" koje ne mogu zacijeliti bez da se o istima počne kritički govoriti. Gotovo svaki teorijski tekst koji je grupa obrađivala bavio se sa tri ključna pitanja:

a. pitanjem ekspanzije neoliberalizma i prodaje, odnosno "privatizacije" javnog te lokalnim i međunarodnim elitama koje su taj višak vrijednosti otuđile,

b. pitanjem odgovornosti, zločina, genocida,

c. pitanjem budućnosti unutar postjugoslovenskog prostora te skupinama koje su unutar dva velika procesa na koje ukazuju pretходne dve tačke ostajale marginalizovane, prešućene i nevidljive.

(Kraj u sljedećem broju: Knjiga Diskursi periferije Danijele Majstorović, iz koje Dani feljtoniziraju nekoliko eseja, objavljena je u biblioteci XX vek iz Beograda)

